

BUKA KA SESOTHO

Buka
3
kotara 3



Kereiti ya **BUKA 3**

Lebitso:

Tlelase:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Selemong sena sa Kamohelo sa (Kereiti ya R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lefapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsa mosebetsi wa ngwana wa Moaforka. Dipuputso di bontshitsi hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mesebetsi e ba phephetsang pele ho Kereiti ya 1, ba sebetsa hantle dithutong tsa bona dilemeng tse latelang, dilemeng tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshanelang ho rutwa haholvanyane ha ba le Kereiting ya R.

Thutong ya Motheo kharkhulamo e lebeletse hore ngwana wa Kereiti ya R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bogoni ba ho sebetsa dipalo, ke hona mona moo ba hlokomela ho tshehetswa haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba filha Kereiting ya 1 le ho fetela dihlopheng tse ka hodimo.

Dibuka tsa Kereiti ya R ka hoo maikemisetso, a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bogoni bona le ho tseba dintlhla tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le menyetla e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bogoni ba bona ho itokisetsha bakeng sa dikereiti tse latelang.

Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshanelo ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe, le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshanelo ha utlwisa kamano e teng dipakeng tsa mantswe le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokomela hore mantswe a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moeelo. Ho sa le jwalo, pele bana ba ithuta ho ngola, ba tshanelo ho ntshetsa pele bogoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswe le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bogoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Kereiti ya R di thusa matitjhore le bana ho sebetsa ka mokgwa o ikgethang oo ngwana ka mong a ka sebetsang ka sekghala sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hlokahala hore titjhore a ka kgutela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisang hantle ho latela maemo a kutlwiso ya ngwana. Mesebetsi e tla thusa ngwana le titjhore ho bona moo ho nang le dikgaello e le hore titjhore e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgaello tse pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.

Dibuka tse kenyeltsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bogoni ho tsa bophelo tse kaofela ha tsona ho nang le makotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a mothuti. Re a tshepa hore baituthi batla thabela le ho ananelo ho sebedisa mesebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhore o tla natefelwa le bona ho sebediseng dibuka tsena.



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0728-3
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781431 507283



Ha re bineng

Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.


Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.



Alfabete



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Third edition published in 2015

ISBN 978-1-4315-0728-3


The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Kereiti ya R

TSE KOPANENG

- Ho bala le ho ngola
- Dipalo
- Bokgoni ho tsa bophelo




ka SESOTHO

1	Dipalangwang	2
2	Mesebetsi eo batho ba e etsang.....	12
3	Metsi	22
4	Polasing	32
5	Tikoloho e hlwekileng	42



Ditaelo tsa disehwa di
qetellong ya buka.



Ho titjhere:

Barutwana ba tshwanelo ho kwetlisa mosebetsi wa bona pele ba leka ho o etsa dibukengtshebetso tsa bona. Mohlala:

- Ha barutwana ba tshwanelo ho etsa sedikadikwe karabong e nepahetseng, ha ba qale ka ho tshwaya karabong e nepahetseng. Ba tshwanelo ho fumana ho titjhere hore na e nepahetse pele ba e ngola dibukeng tsa bona.
- Ha mosebetsi o batla hore barutwana ba tereise se seng, ha ba etse ka menwana pele ebe hona ba ka e ngolang.

Ela hloko: Barutwana ba maemong a fapaneng a tswelopele. Ha o lemoha hore barutwana ba bang ba sa hloko thuso ho matlafatsa bokgoni ba dithokutlo, ha ba kwetlise mosebetsi wa bona bukeng tsa bona tsa dihlakiso tse nang le mela ho fihlela ba itshepa hore ba ka ngola dibukatshebetsong tsa bona.



3


kotara 3

OHOSO
SESOTHO

Buka



Dipalangwang







Ha re etseng

Etsetsa ditshwantsho sedikadikwe ka mmala
o nepahetseng.


- Ke sepalangwang sefe se tsamayang lefatsheng?
- Ke sefe se tsamayang metsing?
- Ke sefe se fofang moyeng?

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.



Ha re bueng

Tadima ditshwantsho mme o bue ka seo o se boneng.
O bona mefuta e mekae ya dipalangwang?
Ke bana ba bakae ba tshelang metserong?
O sebedisa sepalangwang sefe ho tla sekolong?
Ke bana ba bakae tlelaseng ya hao ba tlang ka maoto sekolong?



TEACHER: Sign

Date



Ha re ngoleng

Taka setshwantsho ho bontsha hore o tla jwang sekolong.

Kotara 3 – Beke 1–5

Ke ya sekolong ka:



1.2



Lebitso la ka ke:



Ha re baleng


Tadima ditshwantsho kahloko mme o bolelle motswalle wa hao hore ho etsahala eng setshwantshong ka seng. Jwale nahana ka se tl Lang ho etsahala kamorao mme o take setshwantsho sa ho qetela.

Ntja ya Nomsa e batla ho ya sekolong le yona mme e a mo latela.


1



2



3



4



TEACHER: Sign _____ Date _____

5

I.3

Kotara 3 – Beke 1–5





Ha re ngoleng

n




ntja

Tereisa tlhaku ka monwana mme ka phensele.
Qala lethebeng.



Tereisa tlhaku.



1.4




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku mme o mamele modumo ha o bitsa mantswe haholo.



nku



ntlo




nkongo



nkgo



ntja



nama

Ngola lebitso la hao mme o mamarisetse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



Lebitso la ka ke:

TEACHER: Sign


Date

1.5



Ha re baleng dipalo

Tadima setshwantsho mme o bone hore difofane, dikoloi, dilori,
dibaesekele, dithuthuthu ledibese di kae ka palo.



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---





1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



Ha re etseng


Phethela ho taka bese, mme
o e khalare.



Ngola lebitso la hao mme o mamarisetse setikara bakeng sa mosebetsi omotle.



Lebitso la ka ke:





TEACHER: Sign _____ Date _____

1.7




Ha re bueng

Tadima ditshwantsho mme o bue ka seo o se bonang.
 Dipalangwang tsena di fetohile jwang ho tsa mehla e fetileng?
 Ke dipalangwang dife tse sebediswang lefatsheng, metsing le moyeng?
 Ke dipalangwang dife tse nang le mabidi?
 Tereisa mme o khalare mabidi.



1.8




TEACHER: Sign

Date



2

Mesebetsi eo batho ba e etsang



boraditimamollo



mokganni wa
tekesi



ngaka le mooki



makheniki



Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.



Ha re bueng

basebetsi ba
tseleng

Tadima setshwantsho se seholo mme o fumane
batho bohle ba re thusang.
Bolela hore ba etsang ho re thusa.
O ka tshela tsela kae?
Ke sepalangwang sefe seo o ka se bonang
setshwantshong?

TEACHER: Sign

Date





2!



Ha re etseng

Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se bonang.
Jwale taka mola ho bontsha seo motho ka mong a se etsang.
Batho baa ba re thusa jwang?



2.2




Ha re bueng

Ke bafe bathong ba

- ba sebetsang ka dipalangwang?
- ba sebetsang ka ho aha kapa ho lokisa?
- hlokometseng bophelo ba rona?
- ba sebetsang ka dijo?

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.

Dipalangwang



Mesebetsi



Bophelo bo botle



Dijo



Ngola lebitso la hao mme o iphe naledi bakeng sa mosebetsi o motle.



Lebitso la ka ke:



TEACHER: Sign _____ Date _____

2.3



Ha re baleng

Tereisa tlhaku ya pele mme o bale mantswe.

s**sefate****seeta****sekolo****a****apole****katse****sakga****t****tala****tente****tafole****i****dijo****pitsa****pitsi****p****podí****pela****pane**

2.4



Ha re baleng

Tadima setshwantsho kholomong ya pele mme o bolelle motswalle hore bothata ke bofe ho se seng ka seng. Jwale taka mola ho bontsha hore ke mang ya ka thusang ka bothata batho ba setshwantshong ka seng.



TEACHER: Sign

Date




2.5



Ha re baleng dipalo

Tshwaya diboloko tse nang le dintho tse 6.

Kwetlisa palo 6.



2.6



Lebitso la ka ke:



Ha re etseng

Opela mantswe ana diatla.



ngaka

nga ka




rapolasi

ra po la si



ambulanse

a m bu la n se



seahi

se a hi



mapentane

ma pe n ta ne



TEACHER: Sign


Date

2.7





Ha re ngoleng

m



meno

Tereisa lentswe ka monwana wa hao mme ka phensele. Qala lethebeng.



Tereisa tlhaku.




2.8



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku mme o mamele modumo ha o bitsa lentswe haholo.




mose




metsi



musi



molomo



mose



monna



Lebitso la ka ke:


Ngola lebitso la hao mme o mamarisetse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.

TEACHER: Sign

Date

3

Metsi



Ha re bueng

Ke diphoofolo dife tse dulang metsing?


Ke sepalangwang sefe sa metsing seo o se bonang?

Bana ba sebedisa eng ho phaphalla?

Ke dintho dife tseo o di tsebang tse phaphallang?




Ke dintho dife tse ke keng tsa phaphalla?





Ha re etseng

Sebedisa ditikara ho
mamarisetsa bana thoko
ho bo mme ba bona.




TEACHER: Sign

Date




3.I



Ha re ngoleng

Mamarisetsa ditikara dibakeng tse nepahetseng.
Jwale bolela hore e a teba kapa e a phaphalla.

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.




3.2



Ha re etseng

Taka setshwantsho sa hao o sesa, o tola, o qhoba seketswana
kapa o ithabisa pela metsi?



Lebitso la ka ke:

TEACHER: Sign

Date


3.3



Ha re baleng

Ke efe ya diphoofolo tsena e ka sesang mme ke efe e ka fofang? Mamarisetsa setikara ho bontsha hore ke phoofolo efe e ka sesang mme ke efe e ka fofang moyeng.

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.





3.4

Ha re baleng dipalo

Latela dinomoro ho tloha ho 1-10 mme o thuse mokganni ho fumana letlotlo.



TEACHER: Sign

Date


3.5



Ha re ngoleng

d

Tereisa tlhaku ka monwana mme ka phensele.
Qala mathebeng.



dinonyana



Tereisa tlhaku.




3.6



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku mme o mamele modumo ha o bitsa lentswe haholo.



Ngola lebitso la hao mme o mamarisetse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



Lebitso la ka ke:

TEACHER: Sign

Date











29

3.7



Ha re baleng dipalo

Moleng ka mong taka X lebokoseng le nang le palo e tlaase
ya dintho.





3.8

Ha re baleng dipalo





Tshwaya jeke e
nang le lebese le
lengata.



Tshwaya kopi e
nang le lebese le
lengata.



Tshwaya botlolo
e nang le oli e
nyane.



Khalara dibotlolo tsena hore e nngwe e tlale, e nngwe e be
halofo mme o siye ya ho qetela e se na letho.



tletse


halofo

letho

TEACHER: Sign

Date

Polasing





Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.




Ha re bueng

Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se bonang.
Na o kile wa ya polasing?
O bona tholwana efe setshwantshong?
O bona moroho ofe setshwantshong?
Na o jala meroho lapeng?
Ngwana ka mong o etsang?



Ha re etseng

Sebedisa ditikara tsa hao ho phethela paterone.



TEACHER: Sign

Date

4.1



Ha re etseng

Mamarisetsa ditholwana le meroho kholomong e nepahetseng. Bua kamoo tholwana le moroho ka mong o latswehang le ho tshwareha. Bolela mabitso a tsona mme o a opele diatla (kha/be/she) > khabeshe.

Mamarisetsa ditikara dibakeng tse nepahetseng.


ditholwana		meroho	
apole	lamunu	dinawa	khabeshe
morara	panana	dierekisi	sepenishe
peniapole	pere	tapole	dihwete
popo	perekisi	poone	mokopu




Ha re baleng dipalo

Bala palo ya ditholwana le meroho ena mme o tereise
palo e nepahetseng.

4.2




3




1

2



5

3



4

5



2

1




4

6



7

6



6


7

TEACHER: Sign

Date

4.3

Mosebetsi wa polasi



4.4



Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se bonang.
Batho ba etsang?

Re fumana dihlahiswa dife tse fapaneng polasing ena?

Re fumana lebese kae?

Re ka etsa dijo dife ho hlaha lebeseng?

Re fumana wulu kae?

Re sebedisa wulu bakeng sa eng?

Re fumana mahe kae?

Re fumana manyepe kae?



Ha re bueng

TEACHER: Sign _____ Date _____






4.5



Ha re baleng


Taka mola ho bontsha seo re se fumanang ho tswa diphoofolong tsena.






Ha re baleng dipalo

Thusa rapolasi ho bala diphofolo tsa hae.




+




=


3




+




=




+



=



+



=



Lebitso la ka ke:

TEACHER: Sign

Date



39



4.7




Ha re ngoleng

g

Tereisa tlhaku ka monwana wa hao
mme ka phensele.
Qala mathebeng.




galase



Tereisa tlhaku.

g






Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku g mme o mamele modumo ha o ntse o bitsa
mantswe haholo.

gauta



kgomo



kgaba



kgaretene



galase



kgubedu



Ngola lebitso la hao mme o mamarisetse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



Lebitso la ka ke:




TEACHER: Sign

Date



Tikoloho e hlwekileng





Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.

Ha re bueng

Tadima setshwantsho mme o bue ka bohlokwa ba
tikoloho e hlwekileng.

Bana ba etsang ho hlwekisa sebaka sa ho bapalla?

Re ka boela ra sebedisa makotikoti le pampiri ya
kgale jwang??

TEACHER: Sign

Date

5.I



Ha re etseng


Ke dintho dife tseo o ka di etsang ka polasetiki le pampiri ya kgale? Sebedisa ditikara tsa hao ho bontsha kamoo o ka kgethollang pampiri, polasetiki le galase tsa kgale meqomong e fapaneng hore di tle di sebediswe hape.

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.


Galase



Pampiri



Polasetiki




5.2




Ha re baleng dipalo


Khalara dikgutlotharo tse 7 mme o tereise palo.



Khalara dikwere tse 7 mme o tereise palo.



Khalara didikadikwe tse 7 mme o tereise palo.



Kwetlisa palo 7.



TEACHER: Sign

Date



45



5.3




Ha re ngoleng



Tereisa tlhaku ka monwana wa hao.
Qala mathebeng.



Tereisa tlhaku.






5.4



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku o mme o mamele modumo ha o ntse o bitsa mantswe haholo.



hloooh_o nf_o_lopo

Ngola lebitso la hao mme o mamarisetse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



Lebitso la ka ke:

TEACHER: Sign




Date

5.5



Ha re bueng

Tadima ditshwantsho mme o bue ka se etsahalang mariha.
O etsang ho dula o futhumetse?
Dijalo di angwa jwang ke serame?
Diphoofole di angwa jwang ke serame?
Re ja eng, re bapala eng le ho apara eng mariha?



5.6



Ha re etseng

Khalara setshwantsho sena.
O tseba jwang hore ke letsatsi la mariha?



TEACHER: Sign

Date



5.7




Ha re baleng dipalo


Tereisa nomoro.

Jwale khalara palo e nepahetseng ya dintho moleng ka mong.


1




2




3




4




5



6



7



5.8



Ha re baleng dipalo

Seha dikarete tsena mathebeng mme o bone
hore o ka nyalanya setshwantsho le palo
e nepahetseng.

Hlokomela
hore dikarete
tsena di a
fetolelwa.



	<p>1</p> <p>●</p>		<p>2</p> <p>● ●</p>
	<p>3</p> <p>● ● ●</p>		<p>4</p> <p>● ● ● ●</p>
	<p>5</p> <p>● ● ● ●</p>		<p>6</p> <p>● ● ● ●</p>
	<p>7</p> <p>● ● ● ●</p>		<p>8</p> <p>● ● ● ●</p>



Ha re etseng

Seha dikarete tsena meleng ya ho seha e metsho
mme o nyalanye tlhaku le setshwantsho se
nepahetseng.


Hlokomela
hore dikarete
tsena di a
fetolelwaa.

a




apole

n




nku

p



pitsa

m



musi

o



topo

d



dula

t



tae

s




seeta

5.9




Ha re baleng dipalo

Thusa mohlokomedi wa diphoofolo ho bala palo ya diphoofolo.




+




=


2




+




=




+





=




+



=



+




=



TEACHER: Sign

Date

Disehwa



Papadi ya boikgopotso:

Seha dikarete meleng e metsho ya matheba. Tjhofa dikarete mme o di behe tafoleng di shebile fatshe. Jwale phetla dikarete tse pedi ka nako e le nngwe. Haeba di tshwana o ka di behella ka thoko. Shebang hore ke mang ya ka qetang pele ho bokella dikarete. Jwale sebedisa dikarete tsa hao tsa boikgopotso mme le bapale le metswalle wa hao.

Dikarete tsa tatellano:

Seha dikarete tsena mme o di behe ka tatellano e nepahetseng mme o bolele pale ya se etsahalang tatellanong ka nngwe.

Buka ya ho bala:

Latela ditaelo mme o etse buka ena ya disehwa. E ya le yona lapeng mme o e balle metswalle le lelapa.



Ha re etseng

Seha leqephe moo ho nang le mola wa matheba mme o
manamise leqephe khafareng e ka morao ho etsa phokhotho.
Boloka tseo o di sehileng ka mona hore di se ke tsa lahleha.



DISEHWA TSA KA










MANAMISA MONA


MANAMISA MONA

MANAMISA MONA

MANAMISA MONA








Diphoofolo di batla ho
ja dijalo.

4




Neng ditamati di kgolo
ebile di kgubedu.

5




Re na le meroho e mengata ho
rekisa mmarakeng.

8



Letsatsi le leng le le leng
Nomsa le Sam ba sebetsa
serapeng sa meroho.

1




Ke tla ja tamati bakeng sa dijo
tsa motshehare.

6




Nomsa o nosetsa dijalo.

3











Haufi re tla ba le ditamati
bakeng sa ho ja.


2




Bohle ba tlile ho boha serapa.

7








Sara o tlamehile hoba dikobong.
O ikutlwa a tjhesa.

4



Sara o na le lefu la Tjhikine Phokose. O na le matheba a mangata.

5



Sara o phetse hantle hape.
A ka kgutlala sekolong. Jwale
a ka bapala le metswalle.


8



Ho ya bona ngaka



1




Sara o ya ngakeng. Ngaka e re
Sara a dule hae.

6

Sara o na le motjheso. O kula
haholo ho ka ya sekolong.

3



Sara o ikutlwa a kula ho ka ja
dijo tsa hae tsa hoseng.

2

Sara o nwa moriana wa hae.

7